

SESOTHO PUO YA TLATSETSO
TEKANYETSO YA SEMMUSO
SEHLOPHA 3 - KOTARA I

Sekolo	
Sehlopha 3	
Lebitso la moithuti	
Sefane sa moithuti	
Letsatsi la tswalo	

Matshwao

Karolo	Matshwao	Matshwao a moithuti
Mosebetsi 1: Ho mamela le ho bua	10	
Mosebetsi 2: Medumo	20	
Mosebetsi 3: Ho bala le tekokutlwisiso	5	
Mosebetsi 4: Ho ngola	5	
Matshwao	40	

Lebitso: _____


Letsatsi: _____

Mosebetsi 1: Ho mamela le ho bua

Matshwao: 5

- a. Mamela pale eo o e ballwang ke tit jhere ebe o latella ditaelo tseo tit jhere a o fang tsona.

Phaposi ya sehlopha sa 3



Lebitso la ka ke Lethabo. Ke moithuti wa sehlopha sa boraro.
Phaposi ya rona e kgolo haholo, re hlwekisa ka mehla.
Ho na le diphoustara tse nang le dinomoro le di alfabete leboteng.
Diphoustra di mebala ebile di na le dintlha tseo re ithutileng ka tsona
ka phaposing ho re thusa ho hopola ha re ngola mosebetsi wa phaposi.
Re ikutlwa re bolokehile ebile re thabile ha re le ka phaposing ya rona
ya sehlopha sa boraro.

Sheba ka phaposing ya hao. Bolela leho supa tse latelang.

1. Sesebediswa seo o lahlelang dipampiri ho sona ka phaposing.
2. Sesebediswa seo tit jhere a ngolang sona ka t jhoko.
3. Sesebediswa seo o ngolang Mosebetsi ho sona.
4. Sesebediswa seo o pakelang dibuka le dipene ho sona.
5. Se sebediswa seo o ka sehang mola ka sona bukeng ya hao.

Tekanyetso	Matshwao	Matshwao a moithuti
Moithuti o kgona ho bolela se sebediswa se le 1 ka nepo.	1	
Moithuti o kgona ho bolela disebediswa tse 2.	2	
Moithuti o kgona ho bolela disebediswa tse 3.	3	
Moithuti o kgona ho bolela disebediswa tse 4.	4	
Moitbuti o kgona ho bolela disebediswa tse 5.	5	

Lebitso: _____ Letsatsi: _____

b. Polelo e hlophisitsweng ka sehlooho sena:

Seo o seratang ka phaposi ya ka ya sehlopha sa boraro?

Matshwao: 5

Ruburiki

Tekanyetso	Matshwao	Matshwao a moithuti
Moithuti o bua ka lentswe le utlwahalang.	1	
Moithuti o hlophisitse ho ya ka sehlooho.	1	
Moithuti o sebedisa dipolelo tse utlwahalang ha a bua.	3	
Matshwao	5	





Lebitso: _____

Letsatsi: _____

Mosebetsi 2. Medumo.

Matshwao: 5




a. Tlatsa ka medumo o siilweng ebe o ngola lentswe.

-th-	-kg-	-pa-	-ra-	-ki-
fo la ____a.	boro ____o.	pere ____si.	moro ____	mora_____
				
_____	_____	_____	_____	_____

____/ 5

Matshwao

b. Sheba setshwantsho ebe o taka lentswe le nepahetseng.

				
tlhapi / tlhape	nku / nko	diela/ dieta	kapa / kopa	rata / ruta

____/ 5 matshwao

Lebitso: _____ Letsatsi: _____

Mosebetsi 2c. Piletso le polelo Piletso

Matshwao: 10

1.
2.
3.
4.
5.

____/ 5 matshwao

Polelo piletso:

____/ 5 Matshwao

Lebitso: _____

Letsatsi: _____

Mosebetsi 3. Ho bala le Tekokutlwisiso

Matshwao: 5

Nt ja le Katse

Ba lelapa leso ba sa tswa fumana nt janyana e lahlehileng le ledinyane la katse polokelong ya diphoofolo tse lahlehileng. Diphoofolo tsena ha dina mabitso. Re tlameha ho di fumanela mabitso.

Nt janyana e rata ho tlolatlola ha ledinyane la katse lona le rata ho dula tlasa maoto a rona.

"E kaba re ka di reha mabitso afe?"
"Ho botsa mme.

Re ka re Spoti bakeng sa nt ja bakeng sa katse ebe re re Kitsi ho bolela ausi wa ka".
Kaofela re ne re thabile ebile re dumellana hore ke mabitso a loketseng phoofolo tsa rona.



Araba dipotso tse latelang

1. Fana ka mabitso a nt janyana le ledinyane la katse

___/ 2

2. Diphoofolo tse di tswa kae?

___/ 1

3. Hlalosa hore polokelong ya Diphoofolo ke sebaka se jwang?

4. Ba lelapa ba ile ba ikutlwa jwang ka mabitso a diphoofolo tsena?

___/ 1

Lebitso: _____

Letsatsi: _____

Mosebetsi 4: Ho ngola

Matshwao 5

Ngola dipolelo tse 4-5 ka phaposi ya hao ya sehlopha sa 3 ka hara buka ya hao.
Sebedisa tlhaku e kgolo le kgutlo moo ho hlokehang.

Rubruriki:

Tekanyetso	Marshwao	Matshwao a moithuti
Moithuti o lekile ho ngola polelo 1 ka sehlooho empa ha sebedisa matshwao a puo a lokelang.	1	
Moithuti o ngotse dipolelo tse 2-3 ka sehlooho ntle le matshwao a puo a lokelang.	2	
Moithuti o ngotse dipolelo tse 2-3 ka sehlooho a sebedisa matshwao a puo a lokelang.	3	
Moithuti o ngotse dipolelo tse 4 ka sehlooho a sebedisa matshwao a puo a lokelang.	4	
Moithuti o ngola dipolelo tse 5-6 ka sehlooho a sebedisa matshwao a puo a lokelang le dipolelo tse tsepameng.	5	
Matshwao	5	

Sesotho puo ya tlatsetso
Tekanyetso ya semmuso
Sehlopha 3 Kotara I Memorandumo

Mosebetsi	Karabo					Matshwao						
1 a	Ruburiki					5						
1 b	Ruburiki					5						
2 a	folakga	borotho	perekisi	moropa	Morara	5						
2 b	Tlhapi	nku	dieta	kapa	Ruta	5						
2 c	<table><tr><td>1. Sebakeng</td></tr><tr><td>2. Bona.</td></tr><tr><td>3. Kereke.</td></tr><tr><td>4. Hlafuna.</td></tr><tr><td>5. Sebopeho.</td></tr><tr><td>Polelo piletso: Re tlamehile ho hlokomela diphoofolo.</td></tr></table>					1. Sebakeng	2. Bona.	3. Kereke.	4. Hlafuna.	5. Sebopeho.	Polelo piletso: Re tlamehile ho hlokomela diphoofolo.	10
1. Sebakeng												
2. Bona.												
3. Kereke.												
4. Hlafuna.												
5. Sebopeho.												
Polelo piletso: Re tlamehile ho hlokomela diphoofolo.												
3	1. Sepoti le Kitsi. 2. Polokelong ya diphoofolo. 3. Ke moo ho dulang phoofolo tse lahlehileng. 4. Ba ne ba thabile					5						
4	Sheba ruburiki.					5						
	Matshwao kaofela					40						